

## ALLEGATO N° 4 - DATI TERMOMETRIA VOLTERRA

Volterra [TOS01001664] - Volterra (PI)

UTM [m] E 650832 N 4807959 GB [m] E 1650779 N 4807779

Quota slm [m] 460.00

Bacino Era

		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Anno
2015	Mmax	10.7	10.31	13.4	18.1	22.8	28.3	33.5	31.1	24.5	18.7	15.3	13.1	20
	Mmin	4.7	3	6	8.1	12.5	17	20.8	18.8	15	11.2	8.5	7.4	11.1
	Mmed	7.7	6.7	9.7	13.1	17.7	22.7	27.2	25	19.9	15	11.9	10.3	15.6
2014	Mmax	11.1	12.3	14.9	17.9	20.6	26.6	26.4	27	24.7	21.1	16.1	11	19.1
	Mmin	5.8	6.2	6.4	9.1	11.1	16.2	16.5	17	15.3	13.1	11	6.2	11.2
	Mmed	8.5	9.3	10.7	13.5	15.9	21.4	21.5	22	20	17.1	13.6	8.6	15.2
2013	Mmax	9.3	8.6	12.3	19.1	19.5	25.7	30.4	30.7	25.8	20.7	13.6	12.4	19
	Mmin	3.2	1	5.1	9.1	10.2	14.2	18.9	18.5	15.8	13.4	7.1	7.1	10.2
	Mmed	6.3	4.8	8.7	14.1	14.9	20	24.7	24.6	20.8	17.1	10.4	9.1	14.6
2012	Mmax	10.9	7	18.7	17	21.8	28.7	30.8	33.8	25.1	20.2	15	10.2	19.9
	Mmin	3.7	-0.7	7.7	8.6	10.9	16.9	18.3	19.8	15.4	12.7	8.9	3.9	10.5
	Mmed	7.3	3.2	13.2	12.8	16.4	22.8	24.6	26.8	20.3	16.5	12	7.1	15.3
2011	Mmax	9.2	10.8	13.4	20.3	24.7	26.8	27.8	32.1	29	21.3	16.2	11.6	20.3
	Mmin	3.3	3.2	4.7	9.2	12.7	15.4	16.6	19.2	16.8	10.4	8.4	6	10.5
	Mmed	6.3	7	9.1	14.8	18.7	21.1	22.2	25.7	22.9	15.9	12.3	8.8	15.4
2010	Mmax	7.5	9.6	12	19.3	20.2	26.3	32.5	30.5	27.3	17.5	12.8	8.3	18.7
	Mmin	1.4	3.4	4.9	8.2	11.1	14.6	19.3	17.4	14.3	10	7.6	2.7	9.6
	Mmed	4.5	6.5	8.5	13.8	15.7	20.5	25.9	24	20.8	13.8	10.2	5.5	14.1
2009	Mmax	9.3	10.5	14.4	18.6	25.2	25.1	30	33.2	26.4	20.1	15.8	10.5	19.9
	Mmin	2.9	2.6	5.7	9.4	14.2	15.7	18.6	20.2	16.1	10.9	9.1	4.1	10.8
	Mmed	6.1	6.6	10.1	14	19.7	20.4	24.3	26.7	21.3	15.5	12.5	7.3	15.4
2008	Mmax	10.6	11.7	12.7	17.6	22.1	25.8	29.8	21.8	25.1	22.1	14.8	9.8	19.5
	Mmin	5.1	3.9	5.2	8.3	13	16.5	18.1	18.6	14.1	13.1	7.6	4	10.6
	Mmed	7.9	7.8	9	13	17.6	21.2	24	25.2	19.6	17.6	11.2	6.9	15.1
2007	Mmax	11.8	12.7	14.3	22.1	22.6	25	29.8	29.2	25.4	20.3	13.4	9.8	19.7
	Mmin	6.8	5.9	6.3	11.1	13	15.7	17.9	17.5	14.3	10.8	6.4	3.5	10.8
	Mmed	9.3	9.3	10.3	16.6	17.8	20.4	23.9	23.4	19.9	15.6	9.9	6.7	15.3
2006	Mmax	7	9.7	11.1	18.6	21.8	26.3	32.8	27.4	26.8	21.4	15.5	12	19.2
	Mmin	1.2	3.2	4.4	9	12.2	15.8	20.1	17.1	16	13.5	9.6	6.6	10.7
	Mmed	4.1	6.5	7.8	13.8	17	21.1	26.5	22.3	21.4	17.5	12.6	9.3	15
2005	Mmax	7.3	7	12.2	15.8	23.5	27	30.3	27.8	24.2	18.7	13.2	7.7	17.9
	Mmin	2.3	0.3	4.4	7.4	13.2	16.5	18.4	17.1	14.9	11.8	7.1	2.6	9.7
	Mmed	4.8	3.7	8.3	11.6	18.4	21.8	24.4	22.5	19.6	15.3	10.1	5.2	13.8
2004	Mmax	-	9.	12.1	16.4	19.5	26	28.7	28.4	-	-	-	-	-
	Mmin	-	4	4.3	7.6	10.3	15.4	17.8	18.7	-	-	-	-	-
	Mmed	-	6.7	8.2	12	14.9	20.7	23.3	23.5	-	-	-	-	-
2003	Mmax	-	7.2	14.4	16.5	24.7	30.5	31	33.5	25.5	17.6	14.5	-	-
	Mmin	-	-0.4	5	7.3	14.5	19.1	19.5	21.7	14.5	10.2	8.6	-	-
	Mmed	-	3.4	9.7	11.9	19.6	24.8	25.3	27.6	20	13.9	11.6	-	-
2002	Mmax	-	-	16	-	21	27.8	-	-	-	18.3	14.6	-	-
	Mmin	-	-	6.7	-	11.8	17.1	-	-	-	12	9.8	-	-
	Mmed	-	-	11.4	-	16.4	22.5	-	-	-	15.2	12.2	-	-
2001	Mmax	-	-	14.5	14.9	22.7	-	28.7	-	-	-	-	-	-
	Mmin	-	-	8.4	6.7	13.1	-	17.8	-	-	-	-	-	-
	Mmed	-	-	11.5	10.8	17.9	-	23.3	-	-	-	-	-	-
1971/2000	Mmed	7.5	8.1	10.6	13.1	18	21.6	25.6	25.7	21.4	16.5	11.1	8.2	15.6
1961/1990	Mmax	7.3	7.8	10.3	13.3	17.9	21.8	25.5	25.2	21.5	17	11.3	7.9	15.6
	Mmin	3.2	3.1	4.7	7.1	11.3	14.8	18	18	15.1	11.6	6.9	4.1	9.8